

Conditions d'accès et tarifs

Ce diplôme ouvert en formation continue s'adresse :

- ▶ aux personnes qualifiées en activité ou en recherche d'emploi désirant se former ou se perfectionner en occitan ;
- ▶ aux occitanophones désireux d'acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la culture ;
- ▶ aux personnes qui témoignent d'une expérience bénévole dans le champ culturel et souhaitent conforter leurs compétences dans ce domaine de l'action culturelle en les croisant avec leur intérêt pour les langue et culture occitanes.

Le pré-requis pour intégrer une formation à l'université est le Baccalauréat ou équivalent.

Tarif de la formation : contacter le pôle Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) pour devis (diverses modalités de paiement possibles).

Le candidat désirant s'inscrire devra adresser une demande simple (courrier ou courriel) auprès du **pôle FTLV de l'Université Bordeaux Montaigne**. Cette demande devra mentionner l'expérience éventuelle dans le domaine de l'occitan ou la motivation de suivre cette formation. Le candidat devra également transmettre le dossier de financement de la formation toujours auprès du pôle FTLV.

Condicions d'accès/ Prètz

Aqueth diplòma obèrt en formacion continua s'adreça :

- ▶ *a las personas qualificadas en activitat o en recèrca d'emplec se volent formar o perfeccionar en occitan ;*
- ▶ *aus occitanofònes volent aquesir ua competéncia professionau dens lo domèni de la cultura ;*
- ▶ *a las personas qui testimonian d'ua experiéncia benevòla dens lo maine culturau e vòlen ahortir lors competéncias dens aqueth domèni de l'accion culturau en las crotzar dab lor interés tà las lenga e cultura occitanas.*

Lo pre-requisit tà integrar ua formacion a l'universitat es lo Bachelierat o equivalent.

La tarifa de la formacion : contactar lo pòle Formacion Tot au Long de la Vita (FTLV) entà estima (mantuas modalitats de pagament possiblas). Lo candidat volent s'inscriver deurà adreçar ua demanda simpla (corrièr o corric) au près deu pòle Formacion Tot au Long de la Vita (FTLV). Aquera demanda deurà mentàver l'experiéncia eventuaiu dens lo domèni de l'occitan o la motivacion de seguir aquera formacion. Lo candidat deurà tanben transmèter lo dossièr de finançament de la formacion tostemps au près deu pòle FTLV.



Le DU Occitan spécialité Langue, culture, patrimoine et spectacle vivant a été mis en place grâce à un partenariat conventionné entre l'**Université Bordeaux Montaigne** et l'**Office Public de la Langue Occitane (OPLO)**.

Lo DU Occitan especialitat Lengua, cultura, patrimòni e espectacle vivent es estat mes en plaça mercés a ua aliança convencionada enter l'universitat Bordèu Montanha e l'Ofici Public de la Lengua Occitana (OPLO).

Les autres partenaires du DU Occitan :
Los autes aliats deu DU Occitan :



Présentation détaillée et informations pratiques sur
Presentacion detalhada e informacions practicas sus
www.u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Pour les dossiers d'inscription et de financement
Séverine Viaud, Pôle Formation Tout au Long de la Vie
severine.viaud@u-bordeaux-montaigne.fr

Contactes administratius

Taus dossièrs d'inscripcion de finançament
Séverine Viaud, Pôle Formacion Tot au Long de la Vita (FTLV)
severine.viaud@u-bordeaux-montaigne.fr



Occitan

Langue, culture, patrimoine et spectacle vivant
Lenga, cultura, patrimòni, espectacle vivent

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
DIPLÒMA D'UNIVERSITAT

Objectifs de la formation et cibles

Ce Diplôme Universitaire d'Occitan s'adresse à des personnes qualifiées et en activité souhaitant acquérir une compétence en langue et culture occitanes dans le secteur de la culture, du patrimoine et du spectacle vivant afin de l'utiliser dans leur activité professionnelle.

Objectius de la formacion e ciblas

Aqueth Diplòma Universitari d'Occitan s'adreça a personas qualificadas e en activitat volent aquesir ua competència en lenga e cultura occitanas dens lo sector de la cultura, deu patrimòni e de l'espectacle vivent tà l'utilizar dens lor activitat professionau.

Secteurs professionnels visés

L'acquisition de cette compétence peut, notamment, être valorisée dans les secteurs de la médiation culturelle (au sein des associations, des collectivités et structures territoriales, des offices de tourisme, etc.), des archives et de la conservation du patrimoine, de la communication ou de la production (audiovisuelle).

Sectors professionaus mirats

L'acquisicion d'aquera competència pòt, mei que mei, estar valorizada dens los sectors de la mediacion culturau (au miei de las associacions, de las collectivitats e estructures territoriaus, deus oficis de torisme, etc.), deus archius e de la conservacion deu patrimòni, de la comunicacion o de la produccion (audiovisuau).

Descriptif de la formation

Elle est composée d'enseignements formant à la langue occitane selon le niveau linguistique des apprenants et d'enseignements spécifiques dans le domaine de la culture, du patrimoine et du spectacle vivant. La formation est ainsi composée de trois Unités d'Enseignement (UE) :

UE 1 Langue occitane - gascon (48 heures d'enseignement)
Trois niveaux au choix sont proposés : Niveau grand débutant (A1-A2), cours en présentiel ;
Deux niveaux de perfectionnement (B1 ou B2), cours à distance.

UE 2 Techniques d'expression et de traduction – gascon et autres dialectes – et culture et patrimoine d'oc (dont patrimoine immatériel) (36 heures d'enseignement).

UE 3 Méthodologie et ingénierie de projets culturels, spectacle vivant et occitan (50 heures d'enseignement).

Soit 134 heures d'enseignement théorique et appliqué.

Descriptiu de la formacion

Es compausada d'ensenhaments formant a la lenga occitana segon lo nivèu linguistic deus aprenents e d'ensenhaments especifics dens lo domèni de la cultura, deu patrimòni e de l'espectacle vivent.
Atau, la formacion es compausada de tres Unitats d'Ensenhament (UE) :

UE 1 Lengua occitana - gascon (48 òras d'ensenhament)
Tres nivèus son prepausats a la causida :
Nivèu gran començant (A1-A2), cors en presenciau ;
Dus nivèus de perfeccionament (B1 o B2), cors a distància.

UE 2 Tecnicas d'expression e de traducion – gascon e autes dialectes – e cultura e patrimòni d'òc (dont patrimòni immateriau) (36 òras d'ensenhament).

UE 3 Metodologia e engenharia de projectes culturaus, spectacle vivent e occitan (50 òras d'ensenhament).

A saber 134 òras d'ensenhament teoric e aplicat.



Organisation de la formation

De septembre à avril.

Sur 24 semaines, soit 5h30 de cours par semaine environ, le mardi (sauf séminaires particuliers).

Une attestation d'obtention du DU sera délivrée à l'issue de la formation.

Organizacion de las òras d'ensenhament

De seteme a abriu.

Pendent 24 setmanas, a saber de cap a 5 òras 30 de cors per setmana, lo dimars (manca seminaris particulars).

Ua atestacion d'obtenguda deu DU serà desliurada a la fin de la formacion.

occitània

